

MUHASHO WA PFUNZO WA GAUTENG

MULINGO WA TSHITIFIKHEITHI TSHA MATIRIKI

**OCTOBER / NOVEMBER 2005
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**TSHIVENDA LUAMBO LWA DAMUNI
GIREIDI YO LINGANELAHO
(Bambiri La Vhuraru)**

TSHIFHINGA: Awara 2

MARAGA: 80

PFESANI

- Phindulani mbudzo dzo teho nga vudalo.
- Luambo lu vhe lwo tambaho.

**KHETHEKANYO YA A
MAANEA**

MBUDZISO 1

Nwalani maanea ane a dadza masiatari mavhili nga nthihi ya thoho dzi tevhelaho kana nga tshifanyiso:

- 1.1 U dzhena kereke ndi zwa ndeme
- 1.2 Tshikolo tsha hashu tsho naka
- 1.3 Mutambo wa bola u a takadza
- 1.4 Tshimbambamba (AIDS) dwadze li vhulayaho vhatu
- 1.5 Vhutsila
- 1.6



U shuma hu a takadza?

GUMOFULU LA KHETHEKANYO YA A: [30]

KHETHEKANYO YA B
MARIFI NA MANWALWA MATUKU

Nangani thoho nthihi ya mbudziso 2 kana mbudziso 3.

MBUDZISO 2

Nangani vhurifhi vhuthihi fhedzi vhune ha dadza siatari lithihi fhedzi ni nwale ngaho kha ayo o newaho afho fhasi:

- 2.1 Nwalelani **vhurifhi** mme anu na khotsi anu vha re Venda ni vha divhadze zwauri no wana bazari ya u do ni badelela mitendelo yothe ya Yunivesithi ine na khou ya khayo sa izwi no phasa gireidi 12 zwavhudi.

KANA

- 2.2 Nwalani **vhurifhi** ha u humbela u ya u dzhena tshikolo hune na khou toda u isa phanda na pfunzo dzanu Yunivesithi ya Pretoria sa izwi no phasa zwavhudi gireidi ya fumimbili (12). Diresi ya hone ndi heyi:

Mulangul, University of Pretoria, Private Bag X73, Pretoria 0001.

(15)

KANA

MBUDZISO 3

Nangani memorandamu kana adzhenda ni dadze siatari lithihi fhedzi.

- 3.1 Vhadededzi vha tshikolo tshine na dzhena khatsho a vha khou shumisana zwavhudi na vhana vha tshikolo. Izwi zwi ita uri pfunzo i si tshimbile zwavhudi. Nwalani, **memorandamu** une wa khou tea u livhiswa kha thoho ya tshikolo.

KANA

- 3.2 Ni munwaleli wa dzangano la bola ya shango la hanu. Hu khou ya u vha na mutangano wa bola nga la 21 Lambamai 2005. Nwalani **Adzhenda** ya mutangano wonoyo.

(15)

MBUDZISO 4

Mbudziso 4 i nwalwa nga munwe na munwe naho hu na u nangwa thoho nthihi ya 4.1 kana 4.2. Dadzani siatari lithihi fhedzi.

- 4.1 Ni murengisi wa zwiambaro zwothe vhengeleni la Edgars, nahone ni kona nga maanda u rengisa. Nwalani **khungedzelo** ya u rengisa thundu dzenedzo.

KANA

- 4.2 No lenga u ita khumbelo. Shumisani **I-meili**, ni nwale lunwalo lwa u ita khumbelo ya u tanganedzwa kha Yunivesithi ya Medunsa ni ambe na zwauri ni khou takalela budo la zwa vhuongi. (15)
(30)

GUMOFULU LA KHETHEKANYO YA B: [30]

KHETHEKANYO YA C

**MBUDZISO 5
NGANO**

Dza Makhulukuku – M.J. Mafela na N.R. Raselekoane

- 5.1 Fhindulani mbudziso nthihi fhedzi kha 4.1 kana 4.2. Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso:

“Ndo runwa nga vhadzimu vha ri: ‘Vhathu vha ri u fa vha ye tshothe.’ Lwo vhalwo fhirela dongololo li tshi kha di ya, lwo lisia li tshi kha di la mbula. Dongololo li shi swika la wana luaviavi lwo no suma mafhungo. Fhedzi la ri: ‘Vha ri: ‘Vhathu vha ri u fa vha vhuye.’” Huno vhathu vha ri: “Rine a ri tsha pfa tshithu kha iwe, mafhungo rine ro pfa a luaviavi lwe lwa ri:’ Vha ri vhathu vha ri u fa vha ye tshothe.”

- 5.1.1 Lungano ulu lu wela kha tshaka dzifhio dza ngano? Tikedza phindulo yanu. (3)
- 5.1.2 Neani lungano ulu thoho yo teaho. (2)
- 5.1.3 Bulani maidioma a thalutshedzo dzi tevhelaho.
- a) U penga. (1)
b) U lowa. (1)
c) Duvha li khou fhisesla. (1)
d) U sina ha nama. (1)
- 5.1.4 Neani tshaka nna dza ngano dze na guda. (4)
- 5.1.5 U thaidza ndi mutambo wa vhana. Ndi Mutambo une wa anzela u itwa nga madekwana musi vhathu vha tshi khou dzedza vho dzulela mulilo.
- a) Thai dzi na mushumo ufhio kha luambo? Neani mishumo mitanu. (5)
b) Ndi ngani thai dzi tshi itwa vhusiku? (2)
(20)

KANA

- 5.2 Neani tshaka dza ngano dze na guda. Ni sumbedze uri ndi ngani ni tshi ri ndi lungano ulwo. (20)

MBUDZISO 6

Fhindulani mbutziso 5.1 KANA 5.2.

Mmbwa Ya La Inwe a i noni – T.N. Maumela

- 6.1 Vhulani mafhungo a re afho ntha ni do kona u fhindula mbudziso dzi no do tevhela:

“Vhone,” vha khou ralo kha pholisa, “nne thaela hei ndo rengiselwa nga havha munna,” vha khou ralo vho sumba onoula munna we a vha rengisela. Huno, musumbiwa a mbo di vha fhindula nga u tavhanya a ri, “Vha khou nzwifhela, nne a tho ngo vha rengisela thaela. Ai, vha vhona vho no tswa thaela ya vhatu vha vho ri vho rengiselwa nga nne?”

Pholisa ndi u mbo di ri kha Vho-Mphabana, “Ndo vha fara.”

- 6.1.1 Mafhungo aya a bva kha nganeapfufhi ifhio? (2)
- 6.1.2 Muthu ano khou pfi u na thaela ndi nnyi? (1)
- 6.1.3 Ndi ngoho naa uri vha na ilo thaela? (3)
- 6.1.4 Ndi thero-de ine ra guda kha nganeapfufhi iyi? (4)
- 6.1.5 Muaneva mufwllwane kha nganeapfufhi ya **A VHO NGO TSHA LA NA NAMA YAYO** ndi nnyi? Ndi ngani ni tshi ralo? (3)
- 6.1.6 Ndi ngani Rantete o litsha u rwa feisi? (2)
- 6.1.7 Ndi mini zwe zwa kurusa Rudzani vhulaloni hawe? Nahone o wana mbudzi ifhio i siho? (3)
- 6.1.8 Neani zwithu zwivhili zwine zwa sumba uri Vho-Mutengwe vho vha vha tshi balelwa u langa vhengele lavho zwavhudi. (2)

(20)

KANA

- 6.2 Vho-Mutengwe a vha fhulufhedzei. Tikedzani izwo nga zwi re kha nganeapfufhi ya **ZWO VHA VHUEDZA MINI?** (20)

GUMOFULU LA KHETHEKANYO YA A: [20]

GUMOFULU: 80